

SETSWANA PUO YA GAE

Lenaneo la Tlhatlhobo

Lenaneo la Tlhatlhobo le tlhametswe go phatlalatsa ditiro tsa tlhatlhobo mo dirutweng tsotlhe tsa sekolo mo kgweditharong yotlhe.

Thadiso ya ditlhokego

Mananeo a a latelang a tlamela thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhatlhobo la kgweditharo e nngwe le e nngwe mo Dipuong tsa Gae.

Lenaneo 1: Thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhatlhobo la Mephato 10 – 11

Lenaneo la tlhatlhobo			
Ditiro tsa kgweditharo			
Kgweditharo 1: Teko e le 1 e e kwadiwang (Puo mo Tirisong) + Ditiro di le 3	Kgweditharo 2: Ditiro di le 2 + Teko e le 1 e e kwadiwang (Dikwalo)	Kgweditharo 3: Asaenemente/ porojeke ya Dikwalo e le 1 + Tiro e le 1	Kgweditharo 4: Tlhatlhobo ya ka fa gare e le 1 ya bofelo jwa ngwaga e e nang le: Dipampiri di le 3: Pampiri 1 - Puo mo tirisong Pampiri 2 - Dikwalo Pampiri 3 - Go kwala + Pampiri 4 - Tiro ya molomo
Mophato 10: Tiro 1: Theetso: 10/03/2021 Mophato 11: Tiro 1: Theetso: 11/03/2021 (Maduo: 15)	Mophato 10: Tiro 5: Tlhamo Mophato 11: Tiro 5: Tlhamo (Maduo: 50)	Mophato 10: Tiro 8: Dikwalo; Asaenemente (Maduo a le 35) Mophato 11: Tiro 8: Dikwalo; Asaenemente (Maduo a le 35)	
Mophato 10: Tiro 2: Setlhangwa sa tirisano: Mophato 11: Tiro 2: Setlhangwa sa tirisano: (Maduo : 25)	Mophato 10: Tiro 6: Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang/ Puo e e ipaakanyetswang Mophato 11: Tiro 6: Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang/ Puo e e ipaakanyetswang: (Maduo: 10)	Mophato 10: Tiro 9: Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang/ Puo e e ipaakanyetswang Mophato 11: Tiro 9: Puo e e ipaakanyetswang: (Maduo: 10)	
Mophato 10: Tiro 3: Puo e e sa ipaakanyetswang: Mophato 11: Tiro 3: Puo e e sa ipaakanyetswang: (Maduo : 15)	Mophato 10: Tiro 7: Teko 2: Dikwalo: Tlhamo ya leboko le le tlhaotsweng (Maduo 10) Tlhamo ya leboko le le sa tlhaolwang (Maduo 10) Padi/Ditlhangwa tsa Setso/ Terama (Dipotso tse dikhutshwane) (Maduo 15) Mophato 11: Tiro 7: Teko 2: (Maduo otlhe : 35)		

Mophato 10: Teko 4: Puo mo tirisong: 12/04/2021 Mophato 11: Teko: Puo mo tirisong: 13/04/2021			
--	--	--	--

Maduo a kgweditharo (Dikgweditharo 1 – 3):

- Mo kgweditharong e nngwe le e nngwe, tlhakanya maduo otlhe a ditiro o bo o a fetolela go % go nna maduo a kgweditharo.

Maduo a a falodisang:

- Tlhakanya maduo otlhe a ditiro go tloga ka kgweditharo 1 go fitlha go ya 3 (kwa ntle ga maduo a ditiro tsa molomo) o bo o a fetolela go 60% - Tlhatlhobo ya mo sekolong (SBA),
- Fetolela Pampiri 1 go 9,3%,
- Fetolela Pampiri 2 go 10,7%,
- Fetolela Pampiri 3 go 13,3%
- Tlhakanya maduo otlhe a ditiro tsa molomo tsa ngwaga (Pampiri 4) o bo o a fetolela go 6,7% (Pampiri 4: Ditiro 1, 3, 6, 9)

Selekano: 60% (Tlhatlhobo ya mo sekolong) (SBA): Ditiro tsa 2, 4, 5, 7, 8): 40% (Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga: Dipampiri 1-4:Tiro 10

Lenaneo la Tlhatlhobo la Mephato 10 - 11

Lenaneo la Tlhatlhobo			
Kgweditharo 1			
Tiro 1	Tiro 2	Tiro 3	Tiro 4
<p>*Tiro ya molomo: Tekatlhaloganyo ya theetso (Maduo:15)</p> <p>Mophato 10: 10 Tlhakole 21</p> <p>Mophato 11: 09 Tlhakole 21</p>	<p>Go kwala: (Maduo: 25)</p> <p>Setlhangwa sa tirisano:</p> <p>Lekwalo la botsalano/ makwalo a semmuso a (kopo/ ngongorego, phatlhatiro/kgwebo)/ lekwalo la semmuso le le e seng la semmuso go bakgatiso/ lokwaloikitsiso le lekwalophelegetso (di bodiwa mmogo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanatema le metsotso ya kopano/pegelo/</p> <p>thadiso/athikele ya makasine/ athikele ya lekwalodikgang/ mmuisano/ pegelo/ thadiso/ puo e e kwalwang/ potsotherisano e e kwalwang/ lekwalo la maranyane (imeili).</p>	<p>*Tiro ya molomo: Go bua go go sa ipaakanyediwang (Maduo: 15)</p>	<p>**Teko 1: (Maduo: 35)</p> <p>Puo mo tirisong: Tekatlhaloganyo, Tshobokanyo le Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Mophato 10: 18 Mopitlwe 21</p> <p>Mophato 11: 23 Mopitlwe 21</p>

Kgweditharo 2		
Tiro 5	Tiro 6	Tiro 7
<p>Go kwala: Tlhamo: (Maduo: 50)</p> <p>Mophato 10: Kanelo/ tlhaloso/ ngangisano</p> <p>Mophato 11: Maitlhomomo/ e e sa tseyeng letlhakore/ ngangisano</p>	<p>*Tiro ya molomo: (Maduo: 10)</p> <p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng.</p>	<p>Teko 2: Dikwalo: (Maduo: 35) Poko: Leboko le le tlhaotsweng le le 1 – Tlhamo (10) Leboko le le sa tlhaolwang le le 1 – (10) Padi/Ditlhangwa tsa setso/ Terama: Dipotso tse dikhutshwane (15)</p>

Kgweditharo 3	
Tiro 8	Tiro 9
<p>Dikwalo: (Maduo: 35) Asaenemente/Porojeke</p> <p>Mophato 10: 17 Phukwi 21</p> <p>Mophato 11: 19 Phukwi 21</p>	<p>*Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditsweng (Maduo: 10)</p>

Kgweditharo 4
Tiro 10
<p>Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga: (Maduo:300)</p> <p>Pampiri 1: Puo mo tirisong (Maduo: 70) – diura di le 2 Pampiri 2: Dikwalo (Maduo:80) - diura di le 2½ Pampiri 3: Go kwala (Maduo: 100) - diura di le 3 Pampiri 4: *Tiro ya molomo (Maduo: 50)</p> <p>*Tiro ya molomo e e tlhomameng: Barutwana ba tshwanetse go dira tekatlhaloganyo ya theetso (Tiro 1) e le nngwe, tiro e le nngwe ya puo e e sa ipaakanyediwang (Tiro 3) le ditiro tse pedi tsa puo e e ipaakanyeditsweng kgotsa, tiro e le nngwe ya puo e e ipaakanyeditsweng le e le nngwe ya puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang (Ditiro 6 le 9).</p> <p>**Teko 1 e ka rulagannwa ka maduo a le 35 mme fa a feta, a tshwanetse go fetolelwa go maduo a le 35. Le fa <i>Tekatlhaloganyo, Tshobokanyo le Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</i> di tshitsintse, barutabana ba rotloedwa go bopa dikarolo tse di tsamaelanang le sebopego sa sekolo (thulaganyo ya teko, kabo ya nako jj).</p>

Ela tlhoko: Teko e e tihomameng e e mo Lenaneong la Thatlhobo ga e a tshwanela go bopiwa ka diteko tse dikhutshwane tse dintsi. Teko nngwe le nngwe e e tihomameng e tshwanetse go akaretsa diteng tse di bonagalang, e kwalwe metsotso e le 45 – 60 mme e bontshe gore maemo a a farologaneng a dipotso a etswe tlhoko jaaka a tlhaoletswe mo dipampiring tsa ditlhatlhobo.